



## Slovak (slovenčina)

### Úvodné obrady

Znak kríža

V mene Otca, Syna a Ducha  
Svätého.

Amen

Pozdrav

Milosť nášho Pána Ježiša Krista,  
a láska k Bohu, a spoločenstvo  
Ducha Svätého Budťte s vami  
všetkými.

A so svojím duchom.

Pokánie

Bratia (bratia a sestry),  
uznáme naše hriechy, A tak sa  
pripravte na oslavu  
posvätných tajomstiev.

Priznávam Všemohúceho Boha  
A pre teba, moji bratia a  
sestry, že som veľmi zhrešil, V  
mojich myšlienkach a podľa  
mojich slov, v tom, čo som  
urobil, av tom, čo som  
neurobil, Cez moju chybu, Cez  
moju chybu, Prostredníctvom  
mojej najťažšej chyby; Preto sa  
pýtam požehnanej Mary, ktorá  
je vždy Všetci anjeli a svätí, A  
ty, moji bratia a sestry, modliť  
sa za mňa k Pánovi, nášmu  
Bohu.

Nech je Všemohúci Boh, zmiluj  
sa nad nami, Odpust' nám naše  
hriechy, A priviedťe nás do  
večného života.

Amen

## Southern Sotho (Sesotho)

### Selelekela sa Lithako

Letšoao la sefapano

Ka lebitso la Ntate, le ho Mora le oa  
Moea o Halalelang.

Amen

Litumeliso

Mohau oa Morena oa rona Jesu Kreste,  
Le lerato la Molimo, le kopano ea  
Moea o Halalelang ho ba le Iona  
bohle.

Le ka moea oa hau.

Molao oa Pholoso

Barab'eso (bara le barali babo rona), a  
re keng re amohela libe tsa rona,  
Kahoo itokisetse ho keteka liphiri tse  
halalelang tse halalelang.

Ke bolela Molimo ea Matla 'Ohle le ho  
ueno, banab'eso, hore ke entse sebe  
haholo, menahanong ea ka le ka  
mantsoe a ka, ka seo ke se entseng le  
ho seo ke sa hlolang ho se etsa, ka  
molato oa ka, ka molato oa ka, ka  
phoso ea ka e boholoko ka ho fetisisa;  
ke ka hona ke kopang Maria ea kileng  
a ba moshanyana Mangeloi 'ohle le  
bahalaleli, Mme ueno, banab'eso, Ho  
nthata ho Jehova, Molimo oa rona.

E se eka Molimo ea Matla 'Ohle a ka  
re hauhela, Re felele libe tsa rona, 'Me  
u re tlisetseng bophelo bo sa feleng.

Amen

## Slovak (slovenčina)

### Kyri

Pane zľutuj sa.

Pane zľutuj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane zľutuj sa.

Pane zľutuj sa.

Gloria

Sláva Bohu na výsostiach, a na zemi pokoj ľudom dobrej vôle. Chválime ťa, žehnáme ti, zbožňujeme ťa, oslavujeme ťa, dăkujeme ti za tvoju veľkú slávu, Pane Bože, nebeský Kráľ, Ó Bože, všemohúci Otče. Pane Ježišu Kriste, Jednorodený Syn, Pane Bože, Baránok Boží, Syn Otca, snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami; snímaš hriechy sveta, prijmi našu modlitbu; sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Lebo ty jediný si Svätý, ty jediný si Pán, ty jediný si Najvyšší, Ježiš Kristus, s Duchom Svätým, v sláve Boha Otca. Amen.

### Zberať

Modlime sa.

Amen.

## Liturgia slova

### Prvé čítanie

Slovo Pánovo.

Bohu vdăka.

Zodpovedný žalm

## Southern Sotho (Sesotho)

### Kyrie

Morena, eba le mohau.

Morena, eba le mohau.

Kreste, eba le mohau.

Kreste, eba le mohau.

Morena, eba le mohau.

Morena, eba le mohau.

Gloria

Kganya e be ho Modimo mahodimong. le khotso lefatšeng ho batho ba nang le thato e ntle. Re u rorisa, rea u hlohonolofatsa, rea u rata, rea u tlotlisa, re u leboha ka khanya ea hao e kholo; Morena Modimo, Kgosi ya lehodimo, Oho Modimo, Ntate ya matla wohle. Morena Jesu Kreste, Mora ea tsoetsoeng a 'notši, Morena Modimo, Konyana ya Modimo, Mora wa Ntate, o tlosa dibe tsa lefatshe; re hauhele; o tlosa dibe tsa lefatshe; amohela thapelo ya rona; o dutse letsohong le letona la Ntate; re hauhele. Hobane u Mohalaleli u le mong; ke wena Jehova feela, ke uena u le mong u Ea Holimo-limo; Jesu Kreste, ka Moya o Halalelang, kganyeng ya Modimo Ntate. Amen.

Bokella

A re rapeleng.

Amen.

## Liturgy tsa lentsoe

### Ho bala pele

Lentswe la Morena.

Ho bokwe Modimo.

Polotho ea liithuti

## Slovak (slovenčina)

### Druhé čítanie

Slovo Pánovo.

Bohu vdăka.

Evanjelium

**Pán nech je s vami.**

A so svojím duchom.

**Čítanie zo svätého evanjelia podľa N.**

Sláva tebe, Pane

**Evanjelium Pána.**

Chvála ti, Pane Ježišu Kriste.

Profesia viery

Verím v jedného Boha, Otče všemohúci, tvorca neba a zeme, všetkých vecí viditeľných a neviditeľných. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodený Syn Boží, zrodený z Otca pred všetkými vekmi. Boh od Boha, Svetlo zo Svetla, pravý Boh od pravého Boha, splodený, nie stvorený, jednopodstatný s Otcom; skrze neho všetko vzniklo. Pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z neba, a Duchom Svätým bola vtelená Panna Mária, a stal sa človekom. Pre nás bol ukrižovaný za vlády Pontského Piláta, zomrel a bol pochovaný, a vstal na tretí deň v súlade s Písmom. Vystúpil do neba a sedí po pravici Otca. Znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána, darcu života,

## Southern Sotho (Sesotho)

'Malo oa bobeli

Lentswe la Morena.

Ho bokwe Modimo.

EPESALO

**Morena a be le lona.**

Le ka moywa hao.

**Ho bala Kosepele e halalelang ho latela N.**

Kganya e be ho wena, Morena

**Evangedi ya Morena.**

Ho bokwe wena, Morena Jesu Kreste.

Mosebetsi oa tumelo

Ke dumela ho Modimo a le mong,  
Ntate ea matla 'ohle, moetsi wa  
lehodimo le lefatshe, ya dintho tsohle  
tse bonahalang le tse sa bonahaleng.  
Ke dumela ho Morena a le mong Jesu  
Kreste, Mora ea tsoetsoeng a 'notši oa  
Molimo, tsoetsoe ke Ntate pele ho  
lilemo tsohle. Modimo o tswang ho  
Modimo, Leseli le tsoang Leseling,  
Modimo wa nnete o tswang ho  
Modimo wa nnete, ea tsoetsoeng, ea  
sa kang a etsoa, ea tšoanang le  
Ntate; ka eena lintho tsohle li entsoe.  
O theohile leholimong bakeng sa rōna  
batho le bakeng sa poloko ea rōna;  
'me ka Moea o Halalelang o ile a  
tsoaloa ke Moroetsana Maria, mme ya  
eba motho. Ka baka la rōna o ile a  
thakhisoa tlas'a Ponse Pilato; o ile a  
hlokofatsoa ke lefu, 'me a patoa; mme  
a tsoha ka letsatsi la boraro ho ya ka  
Mangolo. A nyolohela lehodimong  
mme o dutse letsohong le letona la  
Ntate. O tla boela a tle ka kganya ho  
ahlola ba phelang le ba shweleng

## Slovak (slovenčina)

ktorý vychádza z Otca a Syna,  
ktorý s Otcom a Synom je  
uctievaný a oslavovaný, ktorý  
hovoril skrze prorokov. Verím v  
jednu, svätú, katolícku a  
apoštolskú Cirkev. Vyznávam  
jeden krst na odpustenie  
hriechov a teším sa na  
vzkriesenie mŕtvyh a život  
budúceho sveta. Amen.

## Homíliu

### Univerzálna modlitba

#### **Modlime sa k Pánovi.**

Pane, vypočuj našu modlitbu.

### Liturgia Eucharistie

### Ofertorium

Nech je zvelebený Boh na  
veky.

**Modlite sa, bratia (bratia a  
sestry), že moja a tvoja obeť  
môže byť Bohu prijateľný,  
všemohúceho Otca.**

Nech Pán prijme obeť z tvojich  
rúk na chválu a slávu jeho  
mena, pre naše dobro a dobro  
celej jeho svätej Cirkvi.

Amen.

### Eucharistická modlitba

#### **Pán nech je s vami.**

A so svojím duchom.

#### **Pozdvihnite svoje srdcia.**

Zdvíhame ich k Pánovi.

## Southern Sotho (Sesotho)

mme mmuso wa hae o ke ke wa eba  
le bofelo. Ke lumela ho Moea o  
Halalelang, Morena, ea fanang ka  
bophelo, ya tswang ho Ntate le Mora,  
eo Ntate le Mora a kgumamelwang le  
ho tlotswa, ya buileng ka baporofeta.  
Ke dumela Kerekeng e le nngwe, e  
halalelang, ya katolike le ya  
boapostola. Ke ipolela Kolobetso e le  
nngwe ya tshwarelo ya dibe mme ke  
lebeletse ka tjantjello tsohong ya bafu  
le bophelo ba lefatshe le tlang. Amen.  
Hommely

### Rapela thapelo eohle

#### **Re rapela Morena.**

Morena, utlwa thapelo ya rona.

### Liturgy tsa eukharist

### Nyehelo

Ho bokwe Modimo ka ho sa feleng.

**Barab'eso, rapelang, hore sehlabelo  
sa ka le sa hao e ka amoheleha ho  
Molimo, Ntate ya matla ohle.**

A Morena a amohele sehlabelo  
matsohong a lona bakeng sa thoriso  
le khanya ea lebitso la hae;  
molemong oa rona le molemo wa  
Kereke ya hae yohle e halalelang.  
Amen.

### Thapelo ea Selallo

#### **Morena a be le lona.**

Le ka moyo wa hao.

#### **Phahamisang dipelo tsa lona.**

Re ba phahamisetse ho Morena.

**A re leboheng Jehova Molimo oa rōna.**

## Slovak (slovenčina)

**Vzdávajme vďaky Pánovi,  
nášmu Bohu.**

Je to správne a spravodlivé.  
Sväty, svätý, sväty Pán Boh  
zástupov. Nebo a zem sú plné  
tvojej slávy. Hosanna na  
výsostiach. Požehnaný, ktorý  
prichádza v mene Pánovom.  
Hosanna na výsostiach.

**Tajomstvo viery.**

Ohlasujeme tvoju smrť, Pane, a  
vyznávaj svoje vzkriesenie  
kým znova neprídeš. alebo:  
Ked' jeme tento chlieb a pijeme  
tentu pohár, zvestujeme tvoju  
smrť, Pane, kým znova  
neprídeš. alebo: Zachráň nás,  
Spasiteľ sveta, lebo tvojím  
krížom a zmŕtvychvstaním  
oslobodili ste nás.

Amen.

**obrad prijímania**

**Na príkaz Spasiteľa a tvorený  
božským učením, dovoľujeme  
si povedať:**

Otče náš, ktorý si na  
nebesiach, posväť sa meno  
tvoje; príď kráľovstvo tvoje,  
nech sa stane tvoja vôľa na  
zemí ako v nebi. Chlieb náš  
každodenný daj nám dnes, a  
odpust nám naše viny, ako aj  
my odpúšťame svojim  
vinníkom; a neuved' nás do  
pokušenia, ale zbab nás zlého.

**Oslobod' nás, Pane, od každého  
zla, daruj pokoj v našich  
dňoch, že s pomocou tvojho**

## Southern Sotho (Sesotho)

E nepahetse ebile e lokile.

Oa Halalela, Oa Halalela, Oa Halalela  
Morena Molimo oa mabotho. Leholimo  
le lefatše li tletse khanya ea hao.  
Hosanna mahodimong. Ho bokwe ya  
tlang ka lebitso la Morena. Hosanna  
mahodimong.

**Sephiri sa tumelo.**

Re bolela Lefu la hao, Morena, le ho  
bolela Tsoho ya hao ho fihlela o tla  
hape. Kapa: Ha re ja Bohobe bona 'me  
re noa Mohope ona, re bolela Lefu la  
hao, Jehova, ho fihlela o tla hape.  
Kapa: Re pholose, Mopholosi wa  
lefatshe. ka baka la Sefapano le Tsoho  
ya hao o re lokolotse.

Amen.

**Selallo**

**Ka taelo ya Mopholosi mme re  
thehilwe ka thuto ya bomodimo, re  
iteta sefuba ho re:**

Ntata rona ya mahodimong. lebitso la  
hao le halaletsoe; mmuso wa hao o  
tle. thato ya hao e etswe lefatsheng  
jwaloka lehodimong. O re fe kajeno  
bohobe ba rona ba tsatsi le leng le le  
leng; mme o re tshwarele melato ya  
rona; jwalokaha le rona re tshwarela  
ba nang le melato ho rona; mme o se  
ke wa re isa molekong; empa o re  
lopolle bobeng.

**Morena, rea rapela, re lopolle bobeng  
bo bong le bo bong. ka mohau o re fe  
kgotso mehleng ya rona; hore, ka**

### Slovak (slovenčina)

milosrdenstva môžeme byť  
vždy oslobodení od hriechu a v  
bezpečí pred každou úzkostou,  
keď očakávame požehnanú  
nádej a príchod nášho  
Spasiteľa, Ježiša Krista.

Pre kráľovstvo, sila a sláva sú  
tvoje teraz a navzdy.

**Pane Ježišu Kriste, ktorý**  
**povedal vašim apoštolom:**  
**Pokoj ti zanechávam, svoj**  
**pokoj ti dávam, nehľad' na**  
**naše hriechy, ale na viere**  
**vašej Cirkvi, a daruj jej pokoj a**  
**jednotu v súlade s vašou**  
**vôľou. Ktorí žijú a kraľujú na**  
**veky vekov.**

Amen.

**Pokoj Pánov nech je vždy s**  
**vami.**

A so svojím duchom.

**Darujme si navzájom**  
**znamenie pokoja.**

Baránok Boží, ty snímaš  
hriechy sveta, zmiluj sa nad  
nami. Baránok Boží, ty snímaš  
hriechy sveta, zmiluj sa nad  
nami. Baránok Boží, ty snímaš  
hriechy sveta, daruj nám  
pokoj.

Hľa, Baránok Boží, hľa, kto  
sníma hriechy sveta.

**Blahoslavení, ktorí sú povolení**  
**na Baránkovu večeru.**

Pane, nie som hoden že by si  
mal vstúpiť pod moju strechu,  
ale povedz len slovo a moja  
duša bude uzdravená.

### Southern Sotho (Sesotho)

thuso ea mohau oa hao, re ka dula re  
lokolohile sebeng mme o bolokehile  
ditsietsing tsohle, ha re ntse re letetse  
tšepo e hlohonolofalitsoeng le ho tla  
ha Mopholosi wa rona, Jesu Kreste.

Bakeng sa 'muso, matla le khanya ke  
tsa hao jwale le ka ho sa feleng.

**Morena Jesu Kreste, ba ileng ba re ho**  
**baapostola ba hao: Ke le siela kgotso,**  
**ke le fa kgotso ya ka; u se ke ua**  
**talima libe tsa rōna; empa ka tumelo**  
**ya Kereke ya hao, mme ka mohau o**  
**mo fe kgotso le bonngwe ho ya ka**  
**thato ya hao. Ba phelang le ho busa**  
**ka ho sa feleng le kamehla.**

Amen.

**Kgotso ya Morena e be le lona ka**  
**mehla.**

Le ka moyá wa hao.

**A re feneng pontsho ya kgotso.**

Konyana ya Modimo, o tlosang dibe  
tsa lefatshe; re hauhele. Konyana ya  
Modimo, o tlosang dibe tsa lefatshe;  
re hauhele. Konyana ya Modimo, o  
tlosang dibe tsa lefatshe; o re fe  
kgotso.

**Bonang Konyana ya Modimo, bonang**  
**ea tlosang libe tsa lefatše. Ho**  
**lehlohonolo ba memetsweng selallong**  
**sa Konyana.**

Morena, ha ke tshwanelehe hore u  
kene tlas'a marulelo a ka; empa bua  
lentswe feela, mme moyá wa ka o tla  
fola.

### Slovak (slovenčina)

Telo (Krv) Krista.

Amen.

Modlime sa.

Amen.

### Záverečné obrady

Požehnanie

Pán nech je s vami.

A so svojím duchom.

Nech ťa žehná všemohúci Boh,  
Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Prepuštenie

Chodťte ďalej, omša sa končí.

Alebo: Chodťte a ohlasujte  
evanjelium Pánovo. Alebo:

Chodťte v pokoji a oslavujte  
Pána svojím životom. Alebo:

Chod' v pokoji.

Bohu vdăka.

### Southern Sotho (Sesotho)

Mmele (Madi) a Kreste.

Amen.

A re rapeleng.

Amen.

### Qeto ea qeto

Tlhohonolofatso

Morena a be le lona.

Le ka moyá wa hao.

Molimo ea matla 'ohle a u  
hlohonolofatse, Ntate, le Mora, le  
Moya o Halalelang.

Amen.

Ho lelekoa

Tsoang, 'Misa o felile. Kapa: Eyang, le  
bolele Evangeli ya Morena. Kapa:  
Tsamaea ka khotso, u ntse u tlotlisa  
Jehova ka bophelo ba hao. Kapa:  
Tsamaea ka khotso.

Ho bokwe Modimo.